

Tun-an nato ang papel sa pagkatinugyanan uban sa ligid sa usa ka karaan nga kariton ingon nga usa ka analohiya.

A ANG EHE. Hebreohanon 13:8.

- ❖ Ang bug-os nga Biblia mahitungod kang Jesus (Juan 5:39). Siya maoy kinataliwad-an ug sukaranan sa atong pagtoo (Hebreohanon 12:2)
- ❖ Ang ligid—ang atong mga Cristohanong kinabuhi—dili makalihok kon walay ehe nga nagaabag niini. Ang atong ehe mao si **Jesus**.
- ❖ Si Jesus kinahanglan anaa sa kinataliwad-an ug ang abag sa matag butang nga atong ginahunahuna ug ginabuhat. Wala kitay mahimo kon wala Siya (Juan 15:5)

B ANG KAHON SA EHE. Hebreohanon 6:19-20.

- ❖ Ang kahon sa ehe maoy usa ka puthaw nga putos sa sulod diin ang tumoy sa ehe nagtuyok. Kini nagalangkob sa mga biring ug sa ligid.
- ❖ **Ang Sanctuary** nagatabang kanato sa pagsabot sa buhat ni Jesus pabor kanato. Kini usab nagasiguto nga kita nanginahanglan nga magsalig sa bug-os Kaniya.
- ❖ Pinaagi sa pagtuon sa Sanctuary, masabtan nato ang paghalad ni Jesus, pagtubos, ang papel sa Balaod, ang Paghukom... Kana maoy usa ka kusgan pundo nga nagatabang kanato sa pagpalihon sa prinsipyo sa pagkatinugyanan sa atong mga kinabuhi.

C ANG MGA RAYOS. 2 Tesalonica 2:15.

- ❖ Ang **mga sukaranang doktrina** mitumaw gikan sa dakung kamatuoran sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo diha kang Jesus, sama sa mga rayos sa usa ka ligid diha sa taliwala niini.
- ❖ Ingon nga mga matinud-anong tinugyanan, kinahanglan kita magkinabuhi sumala sa mga “hustong doktrina” (Tito 2:1)

D ANG YANTA. Pinadayag 14:6-12.

- ❖ Ang mga sakop sa salin nga iglesia (Pinadayag 12:17) adunay usa ka pinashi nga mensahe sa pagpakuyanap, kanunay nasukad kang Jeus ug sa usa ka kusgang pundasyon sa doktrina: **ang mensahe sa tulo ka mga manolunda**.

E ANG NIPIS NGA PUTHAW PALIBOT SA LIGID. 1 Pedro 1:15.

- ❖ Nakaplagan sa mga Romanhon nga ang kahoyng ligid dali lamang mahilis tungod sa direkta nga bag-id niini sa yuta. Gidungan nila og nipis nga puthaw palibot sa ligid sa pagprotektar niini ug aron mas epektibo kini.
- ❖ Ang nipis nga puthaw palibot sa ligid maoy simbolo sa **kabalaan** sa mga tinugyanan nga gipangtawag sa pagdala sa kataposang mensahe gikan sa Dios ngadto sa kalibutan.
- ❖ Ang katawhan ganahan mamati sa atong mensahe kon makita nila ang mga lalaki ug babaye magkinabuhi sama sa gikanabuhian ni Cristo.